

b

Some small customs and law of Mphahlele's people. 19<sup>th</sup>

s519(1)

AM/8/76

K34/76 Selwane, H.N.

1. [D-1b]

Dipapadi tsa batho ba Bago.

Mo merafong ka moka re hwetša gona le dipapadi tsa mehutha-huta. Papadi tše ga di swane; tše dingwe di ya tšoša, tše dingwe di ya thabiša, tše dingwe di ya ſakiša.

Dithoi I

Papadi ye ngwe ſe ya baſimane:-

E tla re ka lebaka la ge badiſitši ka nokeng ba re, a re nyakeng matlapana a go dira dithoi.

Mafsikana ba nyakago a a ne mebalana e mebotsana. Go ne tse ntšho, tše ba rego ke bo-rantsho-roro, go ne tše ding dithoi tše e kego ke makhura; tšona ba re ke dikgoši tše dingwe ke dikgomo.

Mafsikana auwe a hwetšwa ka nokeng le makgwaranneng.

E tla re ge ba feditše gonyaka mafsikana awe, ba re; a re ageng maſaka a go di beya ka gare.

2. Ba tla thoma go aga go tee le go beya go teye, yo a ka ſalelang ke yena yo a tlago go thoma go ponya. Ke moka ba le ba bangwe ba tla topa dikgomo tsa boola wa go ponya. Yo mongwe, le yo mongwe o topa thoi e tee fela.

Ge e le gore, ba gonona go re o a z ba bona, ba tla go go dira phori mahlong. Ba go tšhela ka mabu.

Ba tla re buduluga, ke moka wa buduluga. O tla thoma go gopola kgomo tšeno e lego dithoi, tše di sego gona.

Dithoi II

Mothopelwa o tla tloga a ya go nyaka kgomo tsa bo; ka ſakeng le lengwe, le lengwe. O e nyaka ka tsela ye:- ~~Enxhaxhittina~~

3. O dumelwa go supa kgomo tše lesome fela. O re: Thoi, mong wa leſaka ge e se yona o tla fetola ka gore yola ge a re:

Thoi, a re: Aowa baba!

Thoi, Aowa baba!

Ge e le gore ke yona ye a e ſupago o tla re ge a re:-

Thoi, a re: E baba.

Ge e le gore o palelwa mogong, mogong o a tseba, ba re o ponye ga hlano, ba toopa. Ke moka wa re yo mong a ponye.

Ge o ka tseba mašakeng a bona ka moka go tla ponya yo o tlago go tseba morago.

Ba dira bjalo go fihla ba tenwa. Thoi tše di thopilweng di bitšwa maperetlo. Yo mong ge a be a lle, mo go bona.

4.

#### Mantsi.

E le yona ke papadi ya bašimane ge ba e ya madisong. Yona e ba palwa ka melamu. Yo mongwe o tla hlaba le lena le leke go hlaba kgaufsi le yena; goba le hlabe ka mo a hlabileng. Ge molamu wa gagwe o ka ema le lena le emishe ge le hlaba.

O swanetše go lemoga gore o hlaba bjang molamu wa gago ka gore o a obetsa. Ge le ka se hlabe kgaufsi le mo a hlabileng, go ba la emisa mo a emisitšeng; yo a ka hlabang morago, ke yena yo a tlago go tšeaya legato la yola wapele.

Batho ba ona ba fele ba swarana ka diatla.

5.

#### Kgole

Papadi ye ya kgole e bapala ke ba bannyane le ba bagolo. Ba nyaka phatana ya nkgokolwana e bjalo ka petšlo. Ke yona ye e bitšwago kgole. Ba nyaka diphate tše e kego mahlaku fêla e fetwa ke lehlaku ka botelele.

Ge go nyakilwe phata tšeewe di bitšwago dimopu, ba tla kgethana, ba ba etiela mogong, ba bang mogong. Bona ga ba e pele diphate ka mo e nwago ka gona. Ba no kgetha tsela tše pedi fêla.

Ba tla tšeaya phate ye e bitšwago kgole ba e ye pela gare.

6.

Ba tla thoma go e tiya mobu k o ka godimo go fihlela ba etiya yona ka noši.

Ba tla fagišana sebese gona mowe o tla hwetše ba kgapa kudumela. Ge ba bapala ba bang ba ema gau, gore wa gabon e a eteile e tle e mo hwetše a e ya kgoletše.

Ge o ka theye letše o tla kwa yo mongwe a ſetše a re sentšhoke. Ge o sa e tsebe papadi ye eka go tlaiba.

Ge ile ya re e le dinong tše geno, wa etiya ya tshela tsela e se yanwa. Goba naba la gago la etiya go tee le wene, ya tshela tsela, le gona ga se ya nwa. Ba re ke ka dimopu. Ge e

7. goma ba tla re: kgoma dinong ke mofefā.

Ge o ka re go e tiya ya ya go ropa yo mongwe, manaba a gage a tla re: "Maswine ka madi a lenaba."

Ge e ka nwa ga geno, le e tšeya la e ropa theng le dino tša geno. Gantshi mo kgoleng ba atiša go beya gore: ge re nošitše ga lesome, ka motšo wa ntowe re ya lahla. Ke gore ba bang ba fentšhwe. Ba lle nogā.

Ge le ya go lahla le swanetše go hlokomela. Ka gore ge le se la lahla go teye dimopu tša lena, e se ba ja nogā. Le swanetše go bona gore le di beletša fase go tee. Le yona e ne ditshale.

8. Mokgwa wa Pula mo go batho ba Baso.

Mokgwa g wa go neša pula wa batho ba Baso. Ba aga lešakana mošate le bitšwago gore ke Mohlapo. Ka gare ba beya mešta le meštana. Ka mo meeteng go na le meetse le sehlare. Yona ga ya swanela go psha.

Meetse a tšhélwang ka moc ke ya pula. Bjale meetana ye mennyane ye ba re, ge ba bona gore letšatši le yeme, ba bitše bannyana le bašimane.

Bannyana ba tla ga meetse ana go le sehlare ka meeteng ye megolo. Ba fakela mahlašana a mosehla. Ba tšwa dikgao le bašimane ba ba bona.

9. Ba tšeeme ba foka mašemo, ge se ſetše ba tšollela bitleng la mošate. Ba ba seng kgaufsi ba tšollela tšemong ya mafelelo. Tše ba di dira m bošego.

Mosegare bannyana ba apara mese le mabole bašimane makgeswa. Mo bayo go teye ka nokeng, go ya goga meetse ka dipitšana.

Ge ba bowa ba opela koša ye e reng:

**Magabe-gabe**

Re nyaka pula motja pheladi.

Go fihla ka mohlapong. Mo ba rego ge ba tšolla ba re:

**Pula! Pula! Pula!**

Ke moka ba tla phatlalala. Batho ba ka gore ba ne pelo e teye, ya gore: Pula e tla na, e fele e ba nela.

10.

Nonwane

Ke ile ke le thabeng,  
 Ka kwa mokgošana ola,  
 Ka ologa ka tšeya thebe  
 Ka tšeya thebe le marumo;

Ka gahlana le rakolote  
 Ka re: korare ntshegele  
 A nkoma ka seletswana  
 Se-le-tswana se bogajana  
 Ka mogaka e komela.

Ka re: kgomo ešu e tla tswala  
 Ra ja kgatswela ra go kuna  
 Mohlana ra neya dirana,  
 Dirana tša bahlankana;  
 Ding di maseseleng,  
 Ding di nthaga legora.

A re se nonne hlogo  
 Malale mogodu  
 Godu! godu! goduu!

11.

Nonwane.

Mafsi a se nana koba-koba tii:  
 Koba-koba o ye monotosi tii  
 Monotosi kgomo di ga ngwago tii  
 Kgomo di gangwa ke bannyana tii  
 Bašimane ba tšwere mabole tii  
 Bannyana ba tšwele makgeswa tii.

Seng sa re ke bo mang bale tii,  
 Seng sa re ke bo nku bale tii!  
 Seng sa re ba dirang mola tii,  
 Seng sa re ba ja nama bona tii  
 Seng sa re tlering go kgopela tii  
 Seng sa re nna ke ya babya tii.

Seng sa re o babya ke eng tii  
 Seng sa re ke babya ke noka tii,  
 Seng sa re ntla ke go gate tii.  
 Wa nkgata ka hwa ka hwelela tii  
 Matholedi tama ngoana kgoši tii.

12.

Sehlotho.

E, le yona ke papadi ye e bapalago ke banenyana. Ga ba e  
 dire mosegare ba e dira bošego fēla.

Ba kgetha ba babedi yo monnyane le yo mogolo. Ba kga  
 mahlare a mosehla ba mo apeša ona go thoma maotong go fihla  
 hlogong. Yo ke yo mogolo.

Yo monnyane yena, ba mo apeša dikgatong le hlogong.  
 Mathekeng ba mo tshweša ntepa. Ge ba feditše ba tla go batho.

Lēna ge ba fihla le ka se ba tsebe. Ba ba mo tlisitseng  
 ba tla thoma go ba opelela koša. Bona ba tla bina.

Koša yewe e re:

Mmana wena wa sehlotho,

13. Elelewe, koša e binwa ke sehlotho.

Elelewe, mmana wena wa sehlotho

Elelewe koša e binwa ke sehlotho.

Ba no binwa bjale ba mo opelela go fihla a ba tenwa. Ke moka  
 ba tle ba mo hlamolla.

Ba bannyane o tla hwetša ba lla ka gore o a ſiša.

Mokgwa - Kgōrō.

Lentšu kgōrō ka noši le na le tlhaloso tše ntšhi. Bjale  
 a re hlacloseletšaneng gore re kwishiše.

Kgōrō ke felō fauwé go dulang bašimane le banna. Bjale a  
 re kweng lebaka la gore ba dulelang fa. Ge ba m dula fauwé ba  
 be ba dirēla gore ba tle ba humane sebaka se se botse sa go laya  
 14. bašimane.

Ke na le tshephō gore o wa makala ge mošimane a sa dumelēlwa  
 go dula le basadi goba bannyana.

Kgale mošimanyana o be a se a dumelēlwa go ja taba le  
 bannyana. Ngwana-ngwanyana o be a tsea melaō go basadi.

Ngwana-mošimane o be a e tšeya go banna kgôrông.

Mošimane wa go rata ka gae o be a bitšwa makgatho; wa go hlwa le bannyana ke Mma-bannyaneng kgatla mpiping.

Mokgôrông ge o ka šetša modulo ya banna le bašimane e tla hwetša e fapania. Kgale go be go na le bešo tše tharô. Sa

**15. bašimane, sa masogana, le sa bakgalabje.**

Mošimane yo mong; le yo mong o be a laelwa go tla le legong ge a etšwa madišong. Ge o ka se tle le legong, o be o dula ka morago ga ba bang. Empa o tla no rongwa o le ka morago.

Mokgalabje goba lesogana, yo a nyakago go roma, o roma mošimane.

Bašimanyana modulo wa gagwe ke go hlabo thedi, masogana ona a dula didulo, bakgalabje bona ba dula didulô goba go kotamoswe.

Motho ge a le kgorong o be a sa dumelwelwe go beya mokganya.

Batho ba ba jela kgorong ge ese ge a babya.

**16.**

Kgôrô

E mengwê melao ſe, ye bašimane ba swanetšego go e dira, e tšwang go banna kgôrông.

Kgale go be go sa lebelelwa gore, mošimane yo ka gabô ga gone seruiwa; a ka se dišetše banna ba gabô ntle le go lefsa. O be a no diša. Ba be ba mo neya tšeding tše go gamela ka gabô. Ka morago yo mongwê o be a mo swaela kgomo.

Ge bašimane ba gama ba beya kgamêlô ye ba e bitšago gore: ke kgamêlô-ya-matôpetšô. Yona e dula kgôrông, ga e dule ka gae.

Ka mafsi a badiša. Ga gona mosadi yo a ka bolelang, ka gore e

**17. beilwe ke banna.**

Re bona ge bašimane ba lebeletše gore, bôlôkô bo tšeïwa pele ga gore dikromo di tšwe. Le gona ga gwa swanelia gore go tšeeye basadi ba ba sa bago le bana. Aowa go tšeya bakgekolô le banenyana.

Ngwana yo a sa nywago, ga dumelwelwe go tsena ſakeng. Motho ofe le ofe o be xx a sa dumelwelwa; ga dumelwelwa go hlapologela ſakeng.

Molao wa mošimane ge a swarisitše leeba, e be ele go neya monna yo mongwe, le yo mongwe. Na mošimane ge a swarisitše

s519

moragolane, hlanhlagane goba kgobe o be a iša kaye?

18. Yona c te a tšeaya a yo e ja le basimane ba gab. Phofolo yona o be a iša ka gae? Batho ba ba be ba na le melao ya go tiiya. Seema se seng se se, se tswang go banna kgöröng: "Ngwana hloka ragwë melao o tšeaya banneng".

Bjale mo go tshuwana ye e senago selo re hwetša se se reng: Tshuwana e sa hweng e leta monöno.

### Kgörö III

Bjale a re boneng gore ge melato ye ge e tlide gore e sekelwa kae.

Melato ge e tlide e sekelwa kgöröng. Le bake ke le: ke gore melato e sekwa ke banna. E ka se ke ya re mola banna be dula

19. kgorong melato ya rerwa ka gae.

Go na le mo elego gore ge molato o le paletše, o swanetše go ya gona.

Ke kgorong ye kgolo ya kgoši ya gab lena. Mowe go tla a tla setšhaba sa motse ka moka, fela banna. O tla hwetša molato o sepela ka motseta, le dihlatse di ba gona ka moka.

Lemoga gore mo kgorong ga go na tshobotsi. Molato o rerwa ka tshwanelo; wa be wa ahlolwa ka tshwanelo.

20. Motho o swanetše go bula kgörö ge a kile a gana go dira se seng mošate. Bjale molato o tla rerwa. Ge o ahlotšwe, yo a nago le molato o swanetše go tswalela kgörö, ka pudi goba se seng. Pudi yewe e tla bolawa ya ja ke banna. Yona e bitšwa gore ke manganga-hlaa. Ke gore banna ba thoba megolo. Mosadi le yena ge a na le molato, o ahlolwa kgorong ke banna.

Re fele re ekwa ba re, molato o fegilwe mafateng; gona ke goreng? Ke gore molato ga se wa ahlolwa o emisitswe, o tla phethwa ka moso.

Bona mo, gore ngwana mošimane le wa ngwannyana ba reng ge ba arabela batho ba bagolo. Mošimane le ngwannyana ba re mma go mosadi. Mošimane o re tama-ngwannyana o re eye kgoši, ge ba bitšwa ke banna. Ke ya kgolwa o a bona gore, melao ye meng ya Basotho ke ye e lokileng; ga ya swanelwa go lahlwa.